WIKIPEDIA

Marathi

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Hierdie artikel handel oor die taal. Vir die etniese groep, sien Marathi's.

Die woord "Marāṭhī" in Devanagari-skrif

Marathi (मराठी, *Marāṭhī*, [məˈɾaʈʰi], luister (hulp·inligting)) is 'n Indo-Ariese taal wat deur sowat 95,3 miljoen mense, veral Marathi's, in Suidwes-Indië gepraat word, veral in die deelstaat Maharashtra. Marathi is een van die amptelike tale van Indië naas Engels en Hindi. Marathi word in Devanagari geskryf, 'n Brahmi-skrif uit die Indiese skriffamilie. Konkani is nou verwant aan Marathi en word soms as 'n dialek van dié taal beskou. Ander verwante tale sluit in Dhivehi op die Maledive en Singalees op Sri Lanka.

Marathi
मराठी *Marāṭhī*

Uitspraak:	[məˈɾaʈʰi]
Gepraat in:	Indië
Gebied:	Suid-Asië
Totale sprekers:	83,1 miljoen (moedertaal) 12,2 miljoen (tweede taal)[1]
Rang:	15
Taalfamilie:	Indo-Europees Indo-Irannees Indo-Aries Suid-Indo-Aries Marathi-Konkani **Marathi**
Skrifstelsel:	Devanagari
Amptelike status	
Amptelike taal in:	Indië[2] ▪ Maharashtra
Gereguleer deur:	*geen*
Taalkodes	
ISO 639-1:	`mr`
ISO 639-2:	`mar`
ISO 639-3:	`mar (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=mar)`

Sien ook

- Marathi Wikipedia

Verwysings

1. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Marathi" (https://www.ethnologue.com/language/mar) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20200509224839/https://www.ethnologue.com/language/mar) vanaf die oorspronklike op 9 Mei 2020. Besoek op 9 Augustus 2019.
2. (en) "The Constitution of India" (https://web.archive.org/web/20140909230437/http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf) (PDF). Regering van Indië, Departement van Reg en Justisie. 1 Desember 2007 [1950]. Geargiveer vanaf die oorspronklike (http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf) (PDF) op 9 September 2014.



Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Eksterne skakels

- Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Marathi.
- Wikiwoordeboek het 'n inskrywing vir Marathi.
- (en) "Marāṭhī language" (https://www.britannica.com/topic/Marathi-language). Encyclopædia Britannica. Besoek op 9 Augustus 2019.

Hierdie artikel oor 'n taal, taalgroep of taalfamilie is slegs 'n saadjie. Jy kan help deur dit uit te brei (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Marathi&action=edit).

v · t · e (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Tale_van_Indi%C3%AB&action=edit)

Amptelike tale van Indië

Amptelike tale	Engels • Hindi
Nasionale tale	Assamees • Bengaals • Bodo • Dogri • Gujarati • Hindi • Kannada • Kasjmiri • Konkani • Maithili • Malayalam • Marathi • Meitei (Manipuri) • Nepalees • Oerdoe • Oriya • Pandjabi • Sanskrit • Santali • Sindhi • Tamil • Telugu
Normdata	GND: 4037440-3 (https://d-nb.info/gnd/4037440-3) · NDL: 00567486 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00567486) · SUDOC: 027889173 (https://www.idref.fr/027889173)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Marathi&oldid=2210745"

Die bladsy is laas op 19 Junie 2020 om 15:10 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.